

**OBRAZAC 10 - ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRAVU NA KORIŠTENJE
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU-DVOJEZIČNI OBRAZAC**

PODNOŠLAC ZAHTJEVA

Zavod zdravstvenog osiguranja
Zeničko-dobojskog kantona
72000 Zenica, dr. A. A. Borića 288
tel:+387 32 466 250; fax:+387 32 466 282



The Health Insurance Institute
of Zenica-Doboj Canton
web: www.zzozedo.ba
e-mail: kzzo.ze@zzozedo.ba

Ime i prezime podnosioca zahtjeva:

JMB:

Adresa prebivališta:

Kontakt telefon:

e-mail:

ZAHTJEV za izdavanje Potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu - DVOJEZIČNI OBRAZAC

Molim da mi se izda potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac.

U _____ ću boraviti po privatnom poslu _____,
(navesti zemlju boravka) (navesti razlog boravka, npr.turisti, privatne posjete i sl.)

a što će trajati _____ dana, počev od _____ do _____ godine.
(navesti ukupan broj dana) (planirani datum odlaska i povratka)

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva: _____ Potpis podnosioca zahtjeva: _____

PRILOZI

- Ocjena zdravstvenog stanja

OBRAZAC 10 - ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRAVU NA KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU-DVOJEZIČNI OBRAZAC

NAPOMENA:

Korištenje zdravstvene zaštite osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, u inostranstvu regulisano je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (Službene novine Federacije BiH, broj: 31/02), kao i potpisanim, odnosno preuzetim međudržavnim konvencijama o socijalnom osiguranju. Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uvjeti, način i postupak ostvarivanja ovog prava. Članom 4. i 5. navedenog Pravilnika regulisano je da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac utvrđen u skladu sa odredbama konvencije (pod uslovom da konvencijom o socijalnom osiguranju nije drugačije regulisano), odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu koja obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Osiguranom licu se na osnovu navedene potvrde, odnosno dvojezičnog obrasca obezbjeđuje zdravstvena zaštita u inostranstvu samo u slučaju hitne medicinske pomoći, i to u trajanju najduže do 30 dana u toku kalendarske godine. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac može se izdati samo osiguranom licu za koje je, prije odlaska u inostranstvo, utvrđeno da ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje i stalan nadzor doktora medicine. Isti se pribavljaju u nadležnoj poslovnicu zavoda prije odlaska u inostranstvo. Osigurano lice koje je koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac, troškove korištenja zdravstvene zaštite snosi lično.

Pregled propisanih dvojezičnih obrazaca po državama na osnovu kojih osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona imaju pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu i to za tretiranje hitnih medicinskih stanja:

- 1. Hrvatska** - U skladu sa odredbama Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Hrvatske osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Republike Hrvatske izdaje se obrazac **BH/HR 3 – Potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj.**
- 2. Srbija** - U skladu sa odredbama Sporazuma između BiH i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Srbije izdaje se obrazac **BH/SRB 111 – Potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u Srbiji.**
- 3. Crna Gora** - U skladu sa odredbama Sporazuma između BiH i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Crne Gore izdaje se obrazac **BH/SCG 111 – Potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori.**
- 4. Slovenija** - U skladu sa odredbama Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Slovenije osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Republike Slovenije izdaje se obrazac **BH/SI 3 – Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vrijeme privremenog boravka u Republici Sloveniji.**
- 5. Sjeverna Makedonija** - U skladu sa odredbama Ugovora između BiH i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Sjeverne Makedonije izdaje se obrazac **BH/RM 3 – Potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u Republici Makedoniji.**
- 6. Austrija** - U skladu sa odredbama Sporazuma između BiH i Republike Austrije o socijalnom osiguranju osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Republike Austrije izdaje se obrazac **BH/A 3 – Potvrda o pravu na davanja za vrijeme privremenog boravka u Republici Austriji.**
- 7. Njemačka** - U skladu sa odredbama Sporazuma o socijalnom osiguranju sa SR Njemačkom osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji SR Njemačke izdaje se obrazac **BH 6 - Potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u Saveznoj Republici Njemačkoj.**
- 8. Turska** - U skladu sa odredbama Ugovora između BiH i Republike Turske o socijalnom osiguranju osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Republike Turske izdaje se obrazac **BH/TR 4 – Potvrda o pravu na zdravstvene usluge prilikom privremenog boravka.**
- 9. Mađarska** - U skladu sa odredbama Sporazuma između BiH i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Mađarske izdaje se obrazac **BH/HU 111 – Potvrda o pravu na davanja u naturi privremenog boravka u Mađarskoj.**
- 10. Italija** - U skladu sa odredbama Konvencija o socijalnom osiguranju s Italijom osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Italije izdaje se obrazac **It 7 – Odobrenje boravka osiguranicima i članovima porodice za odsustva, godišnji odmor ili period produženog osiguranja.**
- 11. Belgija** - U skladu sa odredbama Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Belgije osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Kraljevine Belgije izdaje se obrazac **BiH/BE 111 – Potvrda o pravu na davanja u naturi tokom boravka u drugoj državi ugovornici.**
- 12. Nizozemska** - U skladu sa odredbama Konvencije o socijalnom osiguranju s Holandijom osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Nizozemske izdaje se obrazac **YN 111 - Potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka na teritoriji jedne od strana ugovornica.**
- 13. Luksemburg** - U skladu sa odredbama Sporazuma između BiH i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Velikog Vojvodstva Luksemburg izdaje se obrazac **BiH/LU 111 – Potvrda kojom se utvrđuje pravo na hitno potrebna davanja u naturi u slučaju privremenog boravka na teritoriji druge ugovorne strane.**
- 14. Češka** - U skladu sa odredbama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju osiguranim licima koja namjeravaju privremeno da borave na teritoriji Češke Republike izdaje se obrazac **BIH/CZ 111 - Potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u Češkoj Republici.**